



Broj: I-OP-1-342/12

Dana: 16. avgusta 2012.

NOVI SAD

Pokrajinski ombudsman postupajući po predstavci udruženja „.....“ iz u skladu sa alinejom 2. stava 1. člana 33. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ("Službeni list AP Vojvodine", br. 23/2002, 5/2004, 16/2005 i 18/2009-promena naziva akta) **Opštinskom javnom pravobranilaštu Opštine Bačka Palanka upućuje**

PREPORUKU

I Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bačka Palanka će bez odlaganja u svom radu postupati u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 80/92) i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 10/93 i 14/93).

II Potrebno je da Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bačka Palanka pribavi prijemni štambilj kako bi u slučajevima neposrednog prijema podnesaka koje stranke lično predaju istim moglo potvrditi njihov prijem.

III Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bačka Palanka će u roku od 15 dana od dana prijema ove preporuke obavestiti Pokrajinskog ombudsmana o preduzetim merama.

Образложење

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratilo udruženje „.....“ iz u kojoj je izrazilo nezadovoljstvo radom Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka. Podnosilac predstavke navodi da je uputio Opštinskom javnom pravobranilaštvu Opštine Bačka Palanka podnesak koji je kao preporučenu pošiljku poslao poštom, ali da je pošiljka vraćena na adresu podnosioca bez zabeležbe o razlogu neuručivanja iste adresantu. Nadalje, u predstavci se navodi da su predstavnici Udruženja 24. maja 2012. godine došli u prostorije Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka u nameri da podnesak koji nije uručen preko pošte lično predaju organu kojem je upućen, ali da je tom prilikom opštinski javni pravobranilac odbio da primi podnesak, a zatim saopštio predstavnicima Udruženja da podnesak mogu da ostave uz istovremeno odbijanje da potvrdi prijem podneska. Predstavnici udruženja „.....“ nisu predali podnesak jer, kako se navodi, nisu hteli da ostave podnesak bez potvrde prijema istog. Predstavci je priložena i fotokopija poledine koverta iz koje se može zaključiti da je podnosilac predstavke poslao preporučenu pošiljku na adresu Opštinskog javnog pravobranilaštva 3. maja 2012. godine, a koja se kao neuručena vratila pošiljaocu.



U izjašnjenju Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka br. JP. 44/12-1 koje je dostavljeno Pokrajinskom ombudsmanu od 10. jula 2012. godine navodi se da je predstavnik podnosioca predstavke krajem maja meseca pristupio u prostorije Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka u nameri da lično preda podnesak organu i kojom prilikom je zahtevao da mu se na drugi primerak podneska koji ostaje stranci stavi prijemni pečat, tj. štambilj. Nadalje, navodi se da je opštinski javni pravobranilac u vezi sa pomenutim zahtevom stranke istu obavestila da Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bačka Palanka nema prijemni štambilj, da se pošta kompjuterski zavodi, a da pravobranilac lično na svaki akt upisuje oznaku „OJP“ sa datumom prijema i po potrebi sa parafom pravobranioca. S obzirom na to da stranka nije prihvatila navedeno objašnjenje, da je tražila da se prijem akta potvrdi pečatom kojim se potvrđuje autentičnost akata koji nastaju u radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka, a što je pravobranilac odbio, stranka je napustila prostorije organa nepredavši podnesak.

Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 10/93 i 14/93) propisano je da se na zahtev stranke koja lično predaje akt (o kome se ne rešava u upravnom postupku) izdaje se potvrda o prijemu. Potvrda se izdaje na otisku prijemnog štambilja u koji se unosi datum predaje, broj pod kojim je evidentiran akt, eventualni prilozi i vrednost takse. Potvrdu potpisuje radnik koji je akt primio. Za podneske po kojima se rešava u upravnom postupku posebno je propisano na koji način se daje i šta sadrži potvrda o prijemu podneska.

Članom 9. Odluke o Opštinskom javnom pravobranilaštvu Opštine Bačka Palanka („Sl. list Opštine Bačka Palanka“, br. 2/95) propisano je da se na rad i organizaciju Opštinskog javnog pravobranilaštva shodno primenjuju odredbe Odluke o opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka, dok je članom 38. Odluke o organizaciji opštinske uprave („Sl. list Opštine Bačka Palanka“, br. 2/2009 i 19/2010) propisano da se kancelarijsko poslovanje organa državne uprave se primenjuje i na Opštinsku upravu, kao i na druge organe i organizacije koje vrše javna ovlašćenja.

Shodno navedenom, u cilju obezbeđivanja pravilnog rada Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka, potrebno je da Opštinsko javno pravobranilaštvo postupa u skladu da propisima o kancelarijskom poslovanju i u svom radu koristi prijemni štambilj, odnosno da u svom radu u potpunosti primenjuje pravila kancelarijskog poslovanja za organe državne uprave.

Pokrajinski ombudsman je stava da pismeno upisivanje oznake „OJP“ sa datumom prijema i stavljanje parafa opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bačka Palanka na podnesak koji stranke lično predaju ne može se smatrati potvrdom o prijemu podneska.

Imajući u vidu navedeno Pokrajinski ombudsman je nakon završetka istrage utvrdio da postoji nepravilnost u radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka budući da isto ne poseduje i ne koristi prijemni štambilj pri ličnoj predaji podnesaka stranaka čime zainteresovanim subjektima uskraćuje pravo na davanje potvrde prijema akta.



Na osnovu svega iznetog Pokrajinski ombudsman je zauzeo stav da Opštinskom javnom pravobranilaštvu Opštine Bačka Palanka uputi preporuku da uočenu nepravilnost otkloni, te da o preduzetim merama obavesti Pokrajinskog ombudsmana u roku od 15 dana od dana prijema ove preporuke.

S poštovanjem,

ZAMENICA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

Eva Vukašinić